


Sigida 23

Furamaralan



Walasa ka bana cunnenw furakę, denbaya ni sigida kelen kelen bee ka kan ka furamaraminen dō bila u bolokoro.

- Furakeli kunfōlō fura jenemaw ka kan ka sōrō du bee kōnō (aw ye gafe je [497](#) laje), bana misenniw furakeli kama ani bana minnu ka ca an senkoro.
- Furamaraminen dafalen ka kan sōrō sigida bee la (aw ye gafe je [499](#) laje) ka fara furaw kan minnu be ke ka bana gelenw furake sani ka se dōgōtōrōsolataa ma. Mōgo dō ka kan ka sugandi ka bila furamaraminen in kōlōsili la: misali la kēneyabaarakela dō walima karamōgō dō. Dugumōgōw ka kan ka u seko bee ke walasa furamaraminen kana lankolonya fura la. U bee ka kan ka a faamu ko fura ninnu nafa be dugumōgō bee de kan.

Gafe je nataw la aw bēna hakilinaw sōrō furaminen kōnō fura marataw kan. Aw be se ka fura kofōlen ninnu falen fura werew la, minnu se be aw ye ani minnu be aw ka sigida banaw furakę. Hali ni furaminen in fura fanba bee ye tubabufaraw ye, farafinfura juman lakodōnnen dōw fana be se ka fara u kan.

1 Fura kelen kelen bee hake jumen ka kan ka ke aw bolokoro?

Fura hake min lajininen don furaminen kama, o ka kan ka ke aw bolokorōfura lafitini ye. A dōw la, o fura be ben furakeli kun fōlō dōrōn de ma, sani aw ka taa fura dō were jini walima aw ka dōgōtōrō dō hakilina jini.

Fura hake marata be bō mōgo hake la, minnu mako be je a la ani aw be taa fura ta yōrō min, ni dō banna walasa ka o nōnabilo. A be bō fura sōngō fana na ani mōgōw ka sōrō. Aw ka furaminen kōnōfura dōw da be se ka geluya, nka a ka fisa fura nafama caman ka sōrō aw bolokoro walasa ka bana cunnenw kunben.


Aw ye aw hakili to nin na: jiginni furaminen kono furaw, kenyabaarakelaw minnu be jiginni ke, olu ni musokononmaw mako be minen minnu na jiginni kama, o bee sebennen don gafe ne [254](#) na ani a ne [255](#) la.

2 Furaminen maracogo

1. Aw be fura bee mara yoro la, denmisenniw te u lasoro yoro min, ka da a kan, u be se ka fura do ta ka min be se ka u bana.
2. Aw be furaw tacogo seben fura forogow bee kan ka ne.
3. Aw be furamaralan bila yoro la, yoro min sumanen don ni a jiginnen te ani ni a jelen don; a man kan ka bila yoro la neberew ni jinew be a la soro yoro min na. Aw be minemisenniw ni bandi, kirimugu mara manaforogo datugulen kono.
4. Furamaralan falen ka kan ka to fura la tuma bee; aw mana fura o fura ta, aw be aw teliya ka o nonabila.
5. Aw be aw hakili to furaw la, u kana koro u marayoro la. Ni min koro walima ni a tawaati temena, aw be o fili, ka soro ka a nonabila jini min dilannen kura don.

Aw ye aw hakili to nin na: fura do be yen, i n'a fo tetarasikilini (*tétracyclines*), ni olu tawaati temena, o farati ka bon kosebe. Ka a soro penisilini (*pénicillines*) furakiselama walima a mugulama min be laben ka ke siroji ni pikiriji ye, o be se ka ke ka mako ne san kelen a tawaati temenen ko, ni o ye a soro a maralen tun don yoro sumanen jalen na. Nka penisilini mana koro, a fanga be degoya, ola ni aw be furakeli ke ni a ye, aw be do fara a tata hake kan.

Aw ye aw hakili to nin na: penisilini be ta nin tacogo la basi te o la, nka a farati ka bon tumadaw la ka do fara fura tow tata kofolen hake kan.




Aw ye furaw mara yorola,
denmisenniw te u lasoro yoro min na.

3 Furaw sancogo

A kecogo juman ye, ka dugu caman dalaje ani ka yamaruya sɔrɔ ka sanni ke jamana farimasiba dɔ la, ni aw ma o sɔrɔ, aw be taa kenyereye farimasi wa furafeereyɔrɔ dɔ la, a caman santa be yɔrɔ min.

O fura kelenw be se ka feere tɔgɔ werew la, forogo werew kɔnɔ ani fana sɔngɔ werew la. Aw be jateminɛ ke fura fila ninnu ni jɔgɔn ce fɔlɔ sani aw ka taa sanni ke.

Aw be jateminɛ ke fana ni fura tawaati ma temɛ. A ka fisə aw ka furaw san minnu be men ka a sɔrɔ u tawaati ma temɛ.



Aw ye aw laben ka se ka bana cunnenw furake:
Aw ka furamaraminen kana lankolonya fura la abada!

4 Fura minnu maralen ka kan ka sɔrɔ denbaya ka furaminen kɔnɔ

Nin minen ninnu ka kan ka sɔrɔ denbaya bεe kelen kelen ka furamaraminen kɔnɔ. Ni o kera, an be se ka kenyə geleya misenni caman kεlε an ka sigidaw la.

4.1 Minenw

| Songo | Tata hake (kofolen) | Walasa ka a tacogo dōn, aw ye gafe jε laje |
|--|---------------------------------|--|
| Joliw ni wololabanaw furakeminenw | | |
| Gan manama, jolikjlini walima mana | Pake fitini 1 | 75 |
| Bandi sanuman, a mogo kelen ta | 20 | |
| Bandi kuru min janya bε damine santimetiri 5 la ka se santimetiri 10 ma | 3 | |
| Kɔrimugu pake | 1 | |
| Jolikjli min janya ye santimetiri 5 ye | 1 | |
| Jolisaniyalan | 20 | |
| Safine min bε banakisε faga | 1 | 535 |
| Alikjli 70% | Mililitiri 100 | |
| Jisanuman, buteli jujima kono | Foroko 1 | |
| Jolitulu | 1 | |
| Winegiri jeman | Litiri 0.5 | 200 ni 241 ni 294 |
| Kiribi | Garamu 100 | 205 ni 206 ni 211 |
| Sizo kura, bugun ni zon te min na | 1 | |
| Pensi min bε ke ka wolo ta ka bo joli la | 1 | |
| Walasa ka farikolo funteni hake jateminenw | | |
| Farikolo funteni hake jateminenan | | |
| Min bε don da kono min bε don banakotaayoro la | Ka kelen kelen bila minew na | 70 |
| Walasa baarakeminenw sanuyalen ka to | | |
| Booro manama | A caman | 195 ni 332 |

4.2 Furaw

Fura minnu lakodønnen don bøe fe
A dønnen don ni songo (aw bøe A tata hake
tøgo min ye sigida o seben) kofølen
la (aw bøe o
seben)

Seben je

Bana minnu sababu ye banakise ye

| | | |
|--|-----|-----|
| 1. Peniselini (<i>pénicilline</i>) furakisëw minnu ye miligaramu 250 ye | 40 | 350 |
| 2. Kotirimøkizazoli (<i>cotrimoxazole</i>): silifametokisazol, <i>sulfaméthoxazole</i> , miligaramu 400, ka fara tirimetopirimu, <i>trimethoprim</i> , miligaramu 80 kan) | 100 | 357 |
| 3. Ampilicilini (<i>ampicilline</i>) furakisë min ye miligaramu 250 ye. | 24 | 352 |

Tumuw

| | | |
|--|----|-----|
| 4. Mebøndazoli (<i>mébendazole</i>) furakisë miligaramu 100 | 40 | 373 |
|--|----|-----|

Farigan ni dimiw

| | | |
|---|----|-----|
| 5. Asipirini (<i>aspirine</i>) furakisë miligaramu 300 | 50 | 378 |
| 6. Asetaminofeni (<i>acétaminophène</i>) walima paracetamoli (<i>paracétamol</i>) furakisë miligaramu 500 | 50 | 379 |

Jolidessè:

| | | |
|--|-----|-----|
| 7. Joliseginfura (<i>sulfate ferreux</i>), min ye miligaramu 200 ye | 100 | 392 |
|--|-----|-----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Fura minnu lakoðnnen don bëe fe | A ðønnen don ni sõngø (aw bë A tata hake Sëben je tøgo min ye sigida o sëben) kofølen |
| | la (aw bë o sëben) |

Kaba ni jimi

| | |
|--|--------------------------|
| 8. Përimetirini (<i>perméthrine</i>) | Kunkolokosafinë 372 1 |
| | Tulubara 1 |

Jejen ni fono

| | | |
|---|----|-----|
| 9. Porometazini (<i>prométhazine</i>) furakise miligaramu 25 | 12 | 385 |
|---|----|-----|

Wololabanamisenniw

| | | |
|---|-----------------|-----|
| 10. Fura bilenni (<i>violette de gentiane</i>), walima | Buteli fitini 1 | 370 |
| Banakisefagatulu (<i>pommade antibiotique</i>) | Bara 1 | |

Nedimi:

| | | |
|--|--------------|-----|
| 11. Banakisefagalal tululama walima a jilama (<i>pommade ou gouttes antibiotiques</i>) | Buwati kelen | 378 |
|--|--------------|-----|

5 Sigida furamarayɔrɔ

Aw makonfura ni minenw ka kan ka sɔrɔ fura kesu kɔnɔ, ka fara furaw kan minnu kofølen don ni yɔrɔ duguma, u dabølen don banajugu dɔw keleli kama. **A ka fisa dugu bëe ka furakesu falen ka to waati bëe.**

Siga te nin misali in na, nka a ka kan ka dafa ni fura suguya werew ni u sɔngɔ ye. Sigida ka furaminen kɔnɔfuraw suguya be sɔrɔ banaw fe, bana minnu be yen mɔgɔw mine ka caya. Fura cayali fana be bɔ aw bolo wari hake la ani mɔgɔ hake minnu be aw ka furaminen kɔnɔfuraw ta.

| Furakeliminenw | songo | A hakε | Aw ye sεben lajε |
|----------------|-------|--------|------------------------|
|----------------|-------|--------|------------------------|

Pikiriw

| | | |
|--|---------------|----|
| Pikiribarani min ye mililitiri 5 ye | 2 | 65 |
| Pikiribijε | 3 ka taa 6 la | |
| no 22, min janya ye santimetiri 3 ye | 2 ka taa 4 la | |
| no 25, min janya ye santimetiri 1.5 ye | | |

Negeñekε gelεyaw

| | | |
|---|---------------|-----------|
| Sugune juru (manaman) | 2 | 239 |
| Mugu ni jolisirafunu | | |
| Bandi minnu bonya ye santimetiri 5 ani santimetiri 10 ye | 3 ka taa 6 la | |
| Tulo sεgesegeli, o n'a nögönw | | |
| Tulolajetɔrsini | 1 | 34 ni 255 |

5.1 Fura werew

| Fura | A tɔgo sigida la | Songo | Hakε | Sεben nε |
|------|------------------|-------|------|----------|
|------|------------------|-------|------|----------|

Banajuguw:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Penisilini, pikirima; ni kelen dɔrɔn don, porokayini penisilini mililitiri o mililitiri unite 600,000 | 20 ka taa 351 40 na |
| 2. Anpisilini, a pikirilama (<i>ampicilline</i> , <i>injectable</i>) | 20 ka taa 352 40 na |
| ani/walima siteropitomisini garamu 1 ka o ni penisilini n̄agam, <i>stréptomycine</i> <i>avec pénicilline</i> (ni anpisilini da ka | 20 ka taa 353 40 na |

| Fura | A tōgō sigida la | Songo | Hakε | Seben jne |
|--------|------------------|-------|------|-----------|
| gεlεn) | | | | |

3. Tetrasikilini, *tétracycline*
forogolamani walima a furakisilamaw
miligaramu 250

40 ka taa 356
80 na

Ni bana sababu ye tōnogo ni tumuw ye:

4. Metronidazole, *métronidazole*
forogolamani miligaramu 250

40 ka taa 368
80 na

Kirinni na:

5. Fenobarbital, *phénobarbital/furakisē*
miligaramu 15

40 ka taa 389
80 na

Faritēnēbana ni sisan jugumanba:

6. Epinefirini (*épinéphrine*), izinitigiw ka
tōgō dalen aderenalini (*adrénaline*)
A pikrima, anpulu miligaramu 1

5 ka taa 385
10 na

Sisan:

7. Salibutamoli fiyeta nu kōnō
(*Salbutamol, inhalateur de secours*)

1 384

Basibon jugumanba jīginni kōfē:

8. Okisitosini (*oxytocine*) pikiri unite 10
mililitiri o mililitiri
walima misoporostoli (misoprostole)
furakisē miligaramu 200

6 ka taa 390
12 la

18 ka taa
36 la

5.2 Jiecí bë fura were minnu na yoró caman na

| Fura | A tøgø sigida la | Songo | Haké | Seben jne |
|------|------------------|-------|------|-----------|
|------|------------------|-------|------|-----------|

Nejalandimi geleya bë yoró minnu na:

| | | | |
|--|--|---------------------|-----|
| Witamini A forogolamani unite 200,000 | | 10 ka taa 100 na | 391 |
|--|--|---------------------|-----|

Negetigebana ka ca yoró minnu na

| | | | |
|--|------|------------------|-----|
| Negetigebana baga kumbennan unite 50,000, muguma , ni aw bë o soro o de ka ji (tubabukan: <i>Iyopholisé</i>) | Bara | 2 ka taa 4 na | 388 |
|--|------|------------------|-----|

Saw ni bunteniw bë mogø kin yoró minnu na ka caya:

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----|
| Bagakelelan kerenkerennen | | 2 ka taa 6 la | 387 |
|---------------------------|--|------------------|-----|

Sumayabana ka ca yoró minnu na:

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Fura minnu dilannen don ni aritemisini (<i>artémisine</i>) ye, walima fura minnu kofolen bë aw ka sigida la | | 50 ka taa 200 la | 363 ka se 367 ma |
|--|--|---------------------|---------------------|

Denmisén minnu fanga ka døgon, walasa ka olu ka basibon kunben walima ka a kële:

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------|-----|
| Witamini K pikiri miligaramu 1 | | 3 ka taa 6 la | 392 |
|--------------------------------|--|------------------|-----|

5.3 Bana basigilenw fura

Wajibi te ka bana basigilen døw, i n'a fɔsɔɔgɔnijɛ, kuna ani sugunebileni furaw bila aw bolo kɔrɔ dugu ka fura maralan kɔnɔ. Walasa ka a dɔn ko nin bana dɔ la kelen bë mogø la, segesegeli kerenkerennenw de ka kan ka ke keneyaso la ani a fura ka teli ka soro o yoró minnu na. Nin fura ninnu ni fura werew bilali aw bolo kɔrɔ, o be bɔ yoró kecogo ani kotigiw ka dɔnniya la keneya ko la.

5.4 Bolocifuraw:

An ma bolocifuraw fara aw ka furaw kan, barisa kene ya minisiriso de be olu di tuma caman. Nka, aw ka kan ka aw jija ka denmisenni ka boloci bee ke ka a dafa (aw ye seben je [147](#) laje). Nka, ni firigo be aw bolo, aw be se ka bolocifuraw bila aw bolo koro dugu kono, kerkenkerennenya la DTC, senfagabana bolocifura, sogaogonije bolocifura ni joni bolocifura.

6 Ladilikan ka a nesin dugu butikitigiw ni a fura feerelaw ma:



Ni aw be fura feere aw ka butiki la, a ka ca a la, mogow bema aw jininka fura santaw la ani u tacogo. Aw ka a don ko aw jecro ka bon mogow lafaamuyali ni u ka kene ya la.

Nin gafe in bema aw deme ka kunnafoni juman di ani ka a don ko aw ka sannikelaw bema furaw san, u mako be minnu yere la.

Aw be a don ko mogow be to ka u ka warini bee don furaw la, fura minnu te mako je u ye. Nka aw be se ka u deme u ka a faamu, u mako be fura minnu yere la, ani ka u ka wari bo a boekun na. Misali la:

- Ni mogow do nana sogaogosiro jini, walima kono bolifura i n'a fo kaopekitati (*Kapectate*), walima witamini B₁₂, walima bijeji walasa ka banamisenni do furake, walima penisilini walasa ka mugu furake walima dimi do, walima tetrasikilini, ni mura be u la, aw be a jefo olu ye ko o fura ninnu jeci te o banaw la, ko u yere be se ka kololo lase mogo ma. Aw be u bilasira.
- Ni mogo do b'a fe ka kolokenya witamini san, aw be a fo a ye ko a ka shefan, jiriden, walima nakofenw san o ka fisa witamini ye. Aw be a lafaamu ko olu witamini ka ca ani u nafa ka bon wa u musaka man ca.
- Ni mogo do ye aw jininka fura do pikiri ko la, ka sor o fura kelen dunta fana be bana furake, aw be a fo a ye ko dunta de ka ji ani fana farati te o la.
- Ni mogo do b'a fe ka murafurakisew san walima fura pagaminen minnu da ka gelen, aw be a fo o tigi ye ko a ka a ka wari mara ka asipirini, asetaminofeni walima ibuporofeni san ani ka o ta ni ji caman ye.

Ni aw ni mogow ye nin gafe in kono kunnafoniw kalan joggone, a be noggoya aw bolo ka nin fen ninnu jefo u ye.

O bee kofe, a jininen don aw fe, aw ka fura nafamaw doron feere. Furaw ni fen minnu kofolen be aw ka so ni dugu fura maralanw kama, ani furaw ni fen were minnu nafa ka bon banaw kelleli la aw ka sigida la, aw be olu bila aw ka butiki kono. Aw be furaw san, fura minnu da ka noggon. A jininnen don aw fe fana, aw kana furaw feere, fura minnu tawaati temena, walima fura minnu tijena, walima jeci te minnu na.

Aw ka butiki kōnōna bēna ke yōrō ye, mōgōw bēna dōnniya sōrō min cōyōcō min na u yere ka kēneya kan. Ni aw be se ka mōgō dēme u ka furaw tacogo juman dōn, ani ka da a la ko mōgō o mōgō be fura san, ko o tigi ye kunnafoni juman sōrō fura tacogo, a tata hake, a kōlōlow ni yēretangacogo kan, aw bēna makoba de jē aw ka sigidalamōgōw ye. Ala ka a jē aw bolo!